Asameg

Iaith Assam a rhannau cyfagos o ogledd-ddwyrain India yw'r **Assameg**. Mae'n perthyn i gangen ddwyreiniol yr ieithoedd Indo-Ariaidd. Ceir tua 13,079,000 o siaradwyr Assameg. Yn ogystal ag Assam, ceir siaradwyr Assameg yn rhan dde-ddwyreinol Bhwtan ac yn Arunachal Pradesh.



*Eginyn erthygl sydd uchod am **iaith**. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato (https://cy.wikipedia.org/w/index.php?title=Asameg&action=edit).*

*Eginyn erthygl sydd uchod am **India**. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato (https://cy.wikipedia.org/w/index.php?title=Asameg&action=edit).*

Wedi dod o "https://cy.wikipedia.org/w/index.php?title=Asameg&oldid=1705118"

Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 31 Mai 2015, am 03:24.

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol perthnasol. Gweler Telerau Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach.